



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj

5 - 0466581 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLARIS ADRIATIC" -
BUDVA**

registrovan-a dana 06.05.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim
društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan: 07.05.2008

upisano 12.05.2008 *Stević*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0466581 / 001**

Datum registracije: **06.05.2008** Datum isteka registracije: **06.05.2009**
Sjedište uprave društva: **TRG SLOBODE BR. 5 BUDVA**
Adresa za prijem službene pošte: **TRG SLOBODE BR. 5 BUDVA**
Šifra djelatnosti: **37100** **Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta **30.04.2008**
Datum donošenja Statuta: **30.04.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"POLARISCO MIX LTD" - KIPAR**

Adresa: **ANEXARTISIAS & KYRIAKOU MATSI 3 KIPAR**

Matični broj ili br. pasoša: **12215918M**

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **MILAN KUNDAČINA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojediinačno*

Ime i prezime: **MILAN KUNDAČINA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 110216
Datum: 06.05.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.05.2008, pod registarskim brojem 5-0466581/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLARIS ADRIATIC" - BUDVA, TRG SLOBODE BR. 5 BUDVA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30.04.2008, a datum usvajanja Statuta je 30.04.2008. Lica u društvu su: "POLARISCO MIX LTD" - KIPAR Osnivač „KUNDAČINA MILAN Izvršni direktor „Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EX. 1/08
12.05.08
M

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште
дана 30.05.2008 Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: _____ Број пријаве _____ поштом. Ј.Б.З. ЕУР 104106

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
**DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv društva	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLARIS ADRIATIC" BUDVA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 30.04.2008 Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 30.04.2008	Datum promjena statuta:	


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:</p> <p>1) licno ime /naziv</p> <p>2) adresa/sjediste</p> <p>3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)</p> <p>4) maticni broj ili broj pasosa</p> <p>5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora</p> <p>6) državljanstvo člana odbora direktora</p> <p>7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) mjesto registracije tih društava</p> <p>9) pristanak na imenovanje</p>	<p>OSNIVAC <input checked="" type="checkbox"/> [X]</p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/> []</p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/> []</p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1.Ime/naziv Polarisco.Mix LTD</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/> []</p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/> []</p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/> []</p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1.Ime/naziv</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/> []</p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/> []</p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/> []</p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/> []</p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1.Ime/naziv</p>
	<p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)</p> <p>1.Ime/naziv</p> <p>2.Adresa/sjediste</p> <p>3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)</p> <p>1.Ime/naziv</p> <p>2.Adresa/sjediste</p> <p>3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)</p> <p>1.Ime/naziv</p> <p>2.Adresa/sjediste</p> <p>3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4.Maticni broj ili broj pasosa:</p> <p>5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6.Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	TRG SLOBODE BROJ 5, BUDVA
6. Adresa za prijem službene pošte	TRG SLOBODE BROJ 5, BUDVA
7. Sifra djelatnosti	37100
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRANIČEN
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Milan Kundačina <input type="text"/>
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	<p>Milan Kundačina <input type="text"/> da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] sa (naznačiti odgovarajuće)</p> <hr/> <p>..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] sa (naznačiti odgovarajuće)</p> <hr/> <p>Direktorisu ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] sa (naznačiti odgovarajuće)</p> <hr/>
11. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	 <input type="text"/>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerna pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu. RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

**POLARISCO
MIX LTD
KIPAR**

ODLUKA

**O OSNIVANJU "POLARIS ADRIATIC"
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BUDVA**

Budva, 30.04.2008. godine

Na osnovu čl. 64. st. 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02), Polarisco.Mix LTD, sa Kipra u svojstvu osnivača jednočlanog Društva sa ograničenom odgovornošću , donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU "POLARIS ADRIATIC" DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
BUDVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom osnivač, Polarisco.Mix LTD, sa Kipra, sa sjedištem na adresi: Anexartisias&Kyriakou Matsi 3, Rousos Limassol Tower, 10 sprat, 3317 Limasol, Kipar, osniva jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću Polaris Adriatic (u daljem tekstu: Društvo), i reguliše pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva i to:

- naziv Društva, sjedište Društva i adresu na koju se šalju zvanični dopisi;
- osnovnu djelatnost Društva;
- podatak da je Društvo osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i da se osniva na neodređeno vrijeme;
- osnovni kapital, vrsta i visina uloga, način upisa i uplate osn. uloga, način promjene iznosa kapitala
- prava, obaveze i odgovornosti osnivača prema Društvu i odgovornost Društva;
- organi društva, i zastupanje Društvom
- zastupanje Društva i ograničenja prava zastupnika;
- uslove iz člana 65 Zakona o privrednim društvima.
- prestanak i likvidacija Društva.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Pun naziv Društva je:
Društvo sa ograničenom odgovornošću Polaris Adriatic Budva.

Skraćeni naziv Društva je Polaris Adriatic DOO Budva.

Član 3.

Sjedište Društva je u Budvi, Trg Slobode broj 5.
Pravna adresa, odnosno, adresa Društva na koju se šalju zvanični dopisi je: Budva, Trg Slobode broj 5.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

III DJELATNOST DRUŠTVA:

Član 4.

Osnovna djelatnost Društva je:

37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka.

Pored osnovne djelatnosti Društvo će obavljati i djelatnosti upisane u Statutu Društva.

Član 5.

Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

- promet roba za koje je registrovano u unutrašnjem prometu
- posredovanje i zastupanje u spoljnotrgovinskom prometu
- ostale usluge za koje je registrovano.

IV OSNIVAČKI ULOG, NAČIN I VRIJEME UPLATE ULOGA

Član 6.

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 1 Euro, a sastoji se od novčanog uloga.

Osnivač, je uplatilo cjelokupan iznos novčanog uloga od 1 Eura kod poslovne banke prije registracije Društva, tako da njegovo učešće u Društvu iznosi 100%.

Član 7.

Na prenos udjela shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

Društvo može sticati sopstvene udjele besplatno i na osnovu pravnog sledbeništva.

Statutom Društva ograničava se prenos udjela Društva. Društvo nema pravo da uputi poziv za upis svojih udjela.

V. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 8.

Osnivač Društva je Polarisco.Mix LTD, sa Kipra.

Osnivač prema Društvu ima sljedeća prava:

- da upravlja i odlučuje u Društvu u vršenju funkcije organa upravljanja, shodno Zakonu i Statutu
- pravo na potvrdu o udjelu
- pravo da primi odredjen iznos iz dobiti Društva,
- pravo prenosa udjela
- pravo na udio u imovini nakon likvidacije Društva,
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva i dr.

Za obaveze Društva osnivač odgovara shodno uloženim sredstvima.

Društvo odgovara prema trećim licima cjelokupnom imovinom kojom raspolaže (potpuna odgovornost).

VI USLOVI I NAČIN UTVRDJIVANJA I RASPOR. DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 9.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim obračunom na način predviđen posebnim prpisima iz oblasti finansijskog i računovodstvenog poslovanja.

Iz ostvarenog prihoda Društvo pokriva svoje rashode.

Član 10.

Dobit Društva se na osnovu odluke osnivača utvrđuje i raspoređuje na dio za rezerve Društva, dio za dividendu i dio se može ulagati u dr. fondove Društva. Nakon izdvajanja dijela dobiti u rezerve Društva, preostala dobit isplaćuje se osnivaču.

Rizici za tekuće poslovanje (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.), pokrivaju se: iz ostvarenog prihoda, ili sredstava rezervi ili osnivačkog fonda.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne iznos od najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

VII ORGANI DRUŠTVA I ZASTUPANJE

Član. 11.

Osnivač - član Društva ima ovlaštenje skupštine Društva. Odluke koje donosi jedini član Društva unose se u knjigu društva. Ugovori između jedinog člana i Društva koje on zastupa također se unose u knjige Društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

Odgovornost jedinog člana društva je ograničena do visine uloga u Društvu.

Član. 12.

Poslovodnu funkciju u Društvu vrši Izvršni direktor koji Društvo predstavlja i zastupa u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Prava i obaveze izvršnog direktora precizirane su Statutom Društva.

Za Izvršnog direktora Društva imenuje se Mitar Kundačina [redacted] pasoša 005988343 izdate od strane MUP-a Srbije. Imenovani se bira na period od 4. godine.

Član 13.

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje za zastupanje.

Član 14.

Društvo se registruje na rok od godinu dana od dana podnošenja osnivačke dokumentacije.

Registracija ističe u ponoć 365-og dana od dana prethodne registracije.

Društvo je dužno da u zakonskim rokovima produžava rok važenja registracije u suprotnom snosiće zakonske posledice propuštanja.

Član 15.

Troškove osnivanja Društva snosi osnivač.

Društvo može prestati sa radom i lividirati se na način predviđen Zakonom i Statutom Društva.

Član 16.

Ova Odluku može izmijeniti na način i u formi njenog donošenja.

Član 17.

Ova Odluka je sačinjena u 4 istovjetna primjerka.


Podgorica, 30.04.2008. godine

OSNIVAČ
[signature]

15761/2008

Климент Дичков

по осам:



Ваша пошта

111

1111

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке KL преко поште _____

дана 0.11.2008 Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број: _____ Број примјерака _____ прилога: _____ жеса ЕУР _____

**„POLARIS ADRIATIC“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BUDVA**

STATUT

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„POLARIS ADRIATIC“**

30.04.2008. godine

Na osnovu člana. 35. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/02), Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva, 30.04.2008. godine donosi

STATUT **„POLARIS ADRIATIC“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuju se osnovna pitanja i odnosi od značaja za organizaciju i poslovanje „POLARIS ADRIATIC“ (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- pitanja i odnosi za koje je Zakonom o privrednim društvima određeno da se uređuju Statutom Društva, a to su:
 - 1) naziv Društva;
 - 2) sjedište Društva i adresu na koju se šalju zvanični dopisi;
 - 3) osnovnu djelatnost društva;
 - 4) nastupanje u pravnom prometu i odgovornost društva i osnivača;
 - 5) iznos kapitala;
 - 6) sticanje udjela;
 - 7) povećanje osnovnog kapitala;
 - 8) smanjenje osnovnog kapitala;
 - 9) finansije;
 - 10) organizacija društva;
 - 11) organi upravljanja i rukovodjenja;
 - 12) način promjene iznosa kapitala ukoliko nije utvrdjen Zakonom.
 - 13) lica ovlašćena za zastupanje društva, kolektivno ili pojedinačno;
 - 14) uslove iz člana 65. Zakona o privrednim društvima;
 - 15) restrukturiranje Društva;
 - 16) dostavljanje i objavljivanje podataka;
 - 17) poslovna tajna;
 - 18) rok trajanja registracije i postupak produžavanja;
 - 19) prestanak Društva i
 - 20) akti Društva

- i druga pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i Osnivača.

Član 2.

Društvo je pravno lice koje pod utvrdjenim firmom i osnovnom glavnicom (trajnim kapitalom) sačinjenim od jednog udjela, sa potpunom odgovornošću, obavlja djelatnosti upisane u sudski registar radi sticanja dobiti.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 3.

Društvo je jednočlano i član Društva je pravno lice.

II NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Pun naziv Društva je: Polaris Adriatic Društvo sa ograničenom odgovornošću Budva.

Skraćeni naziv Društva je: Polaris Adriatic DOO Budva.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Sjedište Društva je u Budvi, Trg Slobode broj 5.

Adresa Društva na koju se šalju zvanični dopisi je: Trg Slobode broj 5, Budva.

Društvo može, po odluci Osnivača, promijeniti firmu, sjedište i adresu za prijem zvaničnih dopisa.

Član 6.

Pečat Društva je okruglog oblika sa ispisanim punim nazivom firme.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim skraćenim nazivom firme i mjestom za upis broja i datuma akta koji se arhivira.

Osnivač može promijeniti oblik i sadržaj pečata i štambilja u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Privredno društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unaprijeđenja životne sredine, kao i druge propisane uslove. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti provjeriće prije otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti nadležni inspekcijски organ.

Član 8.

Osnovna djelatnost kojom će se društvo baviti je:

37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka.

Društvo može i bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavlja uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

O promjeni i proširenju djelatnosti Društva odlučuje Osnivač.
Društvo može da osniva djelove, poslovne jedinice Društva na osnovu Odluke Osnivača.

V NASTUPANJE U PRAVNOM PROMETU I ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

Član 9.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun trećih lica i u ime i za račun trećih lica.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost.

Ulagač odgovara za obaveze Društva uloženim sredstvima.

Član 10.

Osnivač, koji zloupotrijebi ograničenu odgovornost ili teže povrijedi odredbe Zakona o društvu sa ograničenom odgovornošću odgovara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VI PODATAK DA JE DRUŠTVO JEDNOČLANO I IZNOS KAPITALA

Član 11.

Društvo se osniva i organizuje kao jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je jedini Osnivač, Polarisco.Mix LTD, sa Kipra, sa sjedištem na adresi: Anexartisias&Kyriakou Matsi 3, Rousos Limassol Tower, 10 sprat, 3317 Limasol, Kipar sa 100 % udjela u Društvu.

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 1 Euro, i sastoji se od novčanog uloga.

Osnivač, je uplatilo cjelokupan iznos novčanog uloga od 1 Eura kod poslovne banke prije registracije Društva, tako da njegovo ucesce u Društvu iznosi 100%.

VII STICANJE UDJELA

Član 12.

Udjel iz čl. 11. daje Osnivaču pravo odlučivanja i upravljanja Društvom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i procentom učešća u osnivačkom ulogu.

Član 13.

Udjel se prenosi u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta. Udjel se ne registruje kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Udio se može prenositi medju članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi, kao i samo Društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela. Kada ne postoji sporazum oko kupovine toga udjela, udio se srazmjerno dijeli medju članovima Društva prema njihovim dotadašnjim udjelima. Ukoliko se u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, članovi i Društvo ne odluče za kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponudjenih članovima Društva ili samom Društvu.

Član 14.

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana Društvo ne iskaže interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sledbenike.

U slučaju prenosa udjela lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Iznos uplaćen na ime udjela predstavlja trajnu imovinu Društva.

Član 15.

Društvo izdaje imaocu udjela potvrdu koja sadrži: firmu i sjedište Društva, označenje, broj i nominalnu vrijednost udjela, prava koje udjel nosi, potpis Direktora i pečat Društva.

Član 16.

Osnivač ima sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- preče pravo kupovine udjela (u slučaju kad bi Društvo postalo višečlano);

- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

VIII STICANJE SOPSTVENIH UDJELA

Član 17.

Društvo može sticati sopstveni udio u skladu sa Zakonom.

IX POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Društvo može povećati svoj kapital dodatnim ulogom Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanju kapitala registruju se u CRPS-a nakon što se ulozi upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 19.

Iznos povećanog osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u CRPS-a u Podgorici, Na ovaj upis primjenjuju se odredbe Zakona i upisu osnivanja višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 20.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala članovi Društva i samo Društvo imaju pravo preče kupovine udjela.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član Društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

X SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 21.

Na osnovu odluke Osnivača Društva (u vršenju funkcije Skupštine Društva), osnovni kapital može se smanjiti i to: smanjivanjem nominalne vrijednosti udjela ili smanjivanjem broja udjela ukoliko Društvo postane višečlano.

Odluka o smanjenju kapitala se dostavlja CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" radi objavljivanja.

Član 22.

Društvo ne može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG"

Društvo ne može dati dodatna obezbjedjenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjedjenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbjedjena. Društvo ne može dati dodatna obezbjedjenja povjericima kada je svrha smanjenja kapitala pokriće gubitaka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjedjenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Član 23.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog ovim Zakonom.

Član 24.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG.

XI FINANSIJE

Član 25.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da prema važećim propisima izradi godišnji obračun (bilans) Društva, kojim se utvđuje dobit ili gubitak Društva, kao i učešće ulagača u raspodjeli dobiti ili snošenju rizika – gubitka Društva.

Društvo je obavezno da CRPS-a u Podgorici dostavlja godišnje finansijske izvještaje u roku od 60 dana od dana završetka finansijske godine.

Član 26.

Dobit Društva je finasijski rezultat poslovanja u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući pored ostalog i sva primanja radnika i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

Dobit iz stava 1. Ovog člana, raspodjeljuje se na osnovu odluke Osnivača u vršenju funkcije Skupštine.

Član 27.

Ako ukupan nepokriveni gubitak trajno ugrožava poslovanje Društva ili dovodi do potpune nelikvidnosti, Osnivač u vršenju funkcije iz prethodnog člana, ako ne postoje uslovi za sanaciju, pokrenuti postupak stečaja ili likvidacije.

Član 28.

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.) pokrivaju se sledećim redosledom: iz sredstava rezervi, nerasporedjene dobiti i na teret osnovnog kapitala.

Momenat nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Osnivač u vršenju Skupštine Društva.

Osnivač učestvuje u dobiti, snošenju rizika i pokrivanju gubitaka Društva srazmjerno uplaćenju vrijednosti uloga, do visine vrijednosti svog uloga.

XII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 29.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.

Organizacioni djelovi se mogu uspostaviti i van sjedišta Društva.

Član 30.

Organizacioni djelovi Društva nemaju ovlašćenja za samostalno istupanje u pravnom prometu, a priliv prihoda i izmirivanje obaveza prema trećim licima obavlja se preko jedinstvenog žiro računa.

XIII ORGANI UPRAVLJANJE I RUKOVODJENJE

Član 31.

Organi Društva su:

- Osnivač u vršenju ovlašćenja Skupštine Društva,
- Izvršni direktor

Član 32.

Osnivač Društva obavlja poslove Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Član 33.

Osnivač u okviru vršenja funkcije Skupštine Društva obavljaju sljedeće poslove:

- donosi Statut Društva i dr. opšta akta, te odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama;
- utvrđuje poslovnu politiku;
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju i stara se o njihovoj blagovremenoj izradi;
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka Društva;
- odlučuje o restrukturiranju Društva;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- odlučuje o raspolaganju ulogom (udjelom) u Društvu i osnivanju novih preduzeća;
- odlučuje o dopunskim uplatama i vraćanju dopunskih uplata;
- bira i razrješava izvršnog direktora;
- odlučuje o promjeni djelatnosti, promjeni firme i sjedišta Društva;
- odlučuje o prijemu novih ulagača;
- donosi planove i programe rada;
- odlučuje o zastupanju Društva i određuje granice i obim ovlašćenja zastupnika ;
- donosi sve investicione odluke;
- daje uputstva i smjernice za rad izvršnom direktoru, licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- odlučuje o donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva u ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača kad isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva;
- odlučuje i o dr. pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva donose akta, odluke, zaključke i naloge iz svoje nadležnosti.

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva, u skladu sa zakonom. Odluke koje nijesu upisane u knjigu odluka Društva ne proizvode pravno dejstvo.

Knjiga odluka Društva se vodi uredno i podaci upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati, u skladu sa zakonom.

Član 35.

Izvršni direktor u okviru svog djelokruga:

- izvršava odluke koje osnivač donosi u vršenju funkcije Skupštine Društva;
- vodi poslovanje Društva;
- organizuje i rukovodi procesom rada;

- predlaže unutrašnju organizaciju Društva;
- donosi odluke o prijemu i raspoređivanju radnika na radna mjesta;
- izdaje naredbe i naloge u cilju efikasnijeg odvijanja procesa rada;
- donosi pojedinačne akte koji po zakonu spadaju u njegovu isključivu nadležnost;
- donosi uputstva o radu pojedinih organizacionih djelova Društva;
- zastupa, predstavlja i stara se o zakonitosti rada Društva;
- vrši i dr. poslove;

Član 36.

Izvršni direktor zastupa, predstavlja i potpisuje dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključivanje određenih ugovora i preuzimanje određenih pravnih radnji.

Član 37.

Poslove Izvršnog direktora u Društvu u skladu sa članom 77. stav 5. Zakona o privrednim društvima, može obavljati Osnivač, ili imenovati drugo lice.

Član 38.

Bliže uslove za postavljanje Izvršnog direktora kao i za njegovo razrješenje, utvrđuje posebnom odlukom osnivač Društva, uvijek kada se bira Izvršni direktor, a u skladu s interesima Društva.

Član 39.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

XIV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 40.

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Izvršni direktor. Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje pojedinačno.

XV RESTRUKTUIRANJE DRUŠTVA

Član 41.

Društvo se može restrukturirati u akcionarsko društvo pod sledećim uslovima:

1. akcionarski kapital ne može biti manji od 25,000,00 EURA;
2. akcionarski kapital mora biti u potpunosti uplaćen;
3. na restrukturiranje se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima o osnivanju akcionarskog društva;

4. Osnivač u vršenju Skupštine društva donosi odluku o restrukturiranju Društva u akcionarsko društvo;
5. Statut mora sadržavati odredbe propisane za akcionarsko društvo i moraju se brisati odredbe koje se odnose isključivo na d.o.o.;
6. udjeli članova u Društvu se poništavaju i izdaju se akcije u srazmjeri sa postojećom vlasničkom strukturom, ukoliko se svi članovi drugačije ne sporazumiju;
7. akcije akcionarskog društva registruju se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti;
8. nakon restrukturiranja Društvo nastavlja sa radom kao akcionarsko društvo od dana registracije.

XVI DOSTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Član 42.

Društvo je dužno dostaviti CRPS-a koji objavljuje u "Službenom listu RCG", sledeća dokumenta i podatke:

1. Izmjene statuta ili osnivačkog akta;
2. promjenu naziva i sjedišta, kao i adrese za za prijem službenih dopisa;
3. imenovanje, razrješenje i podatke o licima koja zastupaju Društvo i podatak da li to mogu činiti pojedinačno ili kolektivno;
4. likvidacija Društva;
5. poništenje osnivanja društva od strane Privrednog suda;
6. imenovanje likvidatora,
7. iznos kapitala;

Društvo CRPS-a, takodje dostavlja godišnje finansijske izvještaje i postojeću visinu kapitala.

Izvještaji iz prethodnog stava ovog člana podnose se u roku od 60 dana od završetka finansijske godine.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 43.

Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva, izvršni direktor i radnici Društva koji su na bilo koji način saznali podatke ili sadržaj isprave koji imaju status poslovne tajne Društva dužni su da ih čuvaju.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 3 (tri) godine od dana kada su lica iz stava 1. ovog člana, izgubila status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

XVIII ROK TRAJANJA REGISTRACIJE I POSTUPAK PRODUŽENJA

Član 44.

Društvo se registruje na godinu dana od dana podnošenja osnivačke dokumentacije CRPS-a u Podgorici ili obavještenja o nastavku registracije.

Registracija Društva ističe u ponoć 365-og dana od dana prethodne registracije. Nakon isteka toga roka Društvo je dužno produžiti registraciju.

Postupak i produženje likvidacije sprovodi se u skladu sa članom 86. Zakona o privrednim društvima.

XIX PRESTANAK DRUŠTVA

Član 45.

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupku likvidacije i njihove obaveze utvrdjene su odredbama Zakona o privrednim društvima, koje se neposredno primjenjuju.

XX AKTI DRUŠTVA

Član 46.

Opšti akti Društva su: Odluka o osnivanju, Statut, i dr. akti. Akte iz stava 1. ovog člana donose organi utvrdjeni ovim Statutom.


XXI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 47.

Izmjene ovog Statuta, vrše se po postupku i na način propisan za njegovo donošenje – osnivač u obavljanju poslova Skupštine Društva.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se dostavljanjem CRPS-a u Podgorici.

U Budvi
30.04.2008. godine

OSNIVAČ


05/04/2008

**TO ALL IT MAY CONCERN
ZA SVAKO LICE KOME SE PREZENTIRA DOKUMENAT**


Text of power of attorney is absolutely similar in English and Montenegrin language

Tekst punomoćja je apsolutno identičan i na crnogorskom i na engleskom jeziku

**POWER
OF ATTORNEY**

PUNOMOCJE

POLARISCO. MIX LTD Company from POLARISCO. MIX LTD, kompanija



Podgorica, to open temporary bank account in relation to paying up the initial capital, as well as to take all other necessary acts in favor of the Company concerning the establishment of POLARIS ADRIATICA DOO Podgorica.

Gori, POLARIS ADRIATICA DOO Podgorica, otvore privremeni računi kod poslovne banke radi uplate osnovnog kapitala, kao i da preduzimaju sve druge potrebne radnje vezane za osnivanje privrednog društva POLARIS ADRIATICA DOO Podgorica.


The Company hereby further fully ratifies and confirms all and whatsoever the said representative/s shall legally do/does or causes to be done by virtue of these presents.


Kompanija ovim potvrđuje i saglasava se sa svim što navedeni zastupnik/ci budu zakonito preduzeo/li ili učinio/li na osnovu ovog punomoćja.

In witness whereof the Company has caused this power of attorney to be signed this 4th of April 2008.

Kompanija potpisuje ovo ovlašćenje na dan 4 April 2008 godine.





Nasos Kyriakides
Direktor


Nasos Kyriakides
Direktor

Signed (or sealed) this day in my presence by
Nasos Kyriakides

who is personally known to me in testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 4 day of April 2008

PANAYIOTIS IOANNOU
Certifying Officer





This is to certify that the signature **P. IOANNOU**
appearing above is the signature of Mr/Mrs. **P. IOANNOU**
a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister
of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying
Officers Law, Cap 39, to certify signatures and seals and
that the seal opposite the said signature is that of the
Certifying Officer of Limassol

LIMASSOL - CYPRUS
The 2750


District Officer

E. ATHANASIOU-GEORGIADOU

- APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.
This public document

E. ATHANASIOU-GEORGIADOU

2. has been signed by.....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

- 7 APR 2008

Certified


5. at Nicosia.

7. by.....

Marla Iasonos

8. No. 108144/08

10. Signatures:


Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



REPUBLIKA KIPAR

MINISTARSTVO FINANSIJA

Br. Dosijea : 12215918 M

Br. Tel. 25 803700

ODJELJENJE UNUTRAŠNJIH PRIHODA

3309 LIMASOL

(pečat Službe za porez na prihod
koji nosi datum 14. januar 2008)

POTVRDA O REZIDENTNOM POREZU

Potvrđuje se da je **DROMBACINO LIMITED** kompanija osnovana i registrovana na Kipru sa poreskim identifikacionim brojem [redacted] oporezivanju izme

U skladu sa ovom konvencijom, prihod koji ona ostvari širom svijeta podliježe porezu na prihod u skladu sa Zakonom o porezu na prihod Republike Kipra.


Ova potvrda se izdaje na zahtjev kompanije.

E. Charalambous
Za Komesara poreza na prihod
(Potpis)

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, na dan

17/04/2008.



INSTRUMENT PRENOSA

Ja, **NAK SHAREHOLDERS LIMITED**, kompanija registrovana u Republici Kipru, pod **registarskim**

Ime	G/Gđa.....(Br. Pasoša.....)
Adresa	

(U daljem tekstu „Primalac“) akcije prikazane u prilogu uz ovaj dokument koje su u našem posjedu u preduzeću pod nazivom

DROMBACINO LIMITED (Reg br. 215918)

Da budu u posjedu izvršilaca, administratora i cesata pomenutog Primaoca, a ja, pomenuti Primalac sam saglasan da preuzmem pomenute akcije u prethodno navedenom preduzeću prema prethodno navedenim uslovima

Br. akcija	2.000 (DVIJE HILJADE)
Serijski broj akcija	od 1 - 2.000

Prenosilac

Primalac

NAK SHAREHOLDERS LIMITED

Datum:


Potpis i faksimil

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

II Podgorici, na dan

17/04/2008

B. Vukčević



IZJAVA O POVJERENJU

Ja, **NAK SHAREHOLDERS LIMITED**, kompanija registrovana u Republici Kipru, pod **registarskim**

Ime	G/Gđa.....(Br. Pasoša.....)
Adresa:	

(U daljem tekstu: „Vlasnik“) obavezujem se i saglasan sam da ne prenosim, poslujem sa navedenim akcijama, niti ih prodajem ili bilo koje od njih osim kako Vlasnik može povremeno to naložiti. Kako bi dao punu pravosnažnost povjerenju koje je ovdje iskazano ovim putem ostavljam kod vlasnika Potvrdu za pomenute akcije zajedno sa njihovim prenosom koji sam blanko potpisao i ovim putem izričito ovlašćujem i dajem pravo Vlasniku da u bilo koje vrijeme obavi takav prenos unoseći ime ili imena jednog ili više lica koja ih preuzimaju i da popuni isti bilo kojim potrebnim pojedinostima. Izjavljujem da je ovo ovlašćenje neopozivo sa moje strane. Takođe se obavezujem i saglasan sam da obezbijedim Vlasniku sve dividende i profit koji mi se povremeno može isplatiti po osnovu navedenih akcija i za sav drugi novac ili profit koji mi može biti plativ u pogledu istih. Takođe se obavezujem i saglasan sam da vršim moje pravo glasanja kao imalac pomenutih akcija na takav način i u takve svrhe koje Vlasnik može povremeno naložiti ili utvrditi.

PRILOG	
Naziv kompanije:	DROMBACINO LIMITED (Reg. Br 215918)
Broj akcija:	2.000
Od	Od 1 do 2.000
Nominalna vrijednost svake akcije	1EURO
Nominalna vrijednost ukupnih akcija	2.000 EURA
Datum:	06.02.2008

NAK SHAREHOLDERS LIMITED

(Potpis i faksimil)

Posvjedočio potpis

od.....

od.....

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.



U Podgorici, na dan 17/04/2008.

B. Vukčević

REPUBLIKA KIPAR

HE 215918

HE 44

ZAKON O KOMPANIJAMA, odjeljak 113,
Član 15(1)

POTVRDA O OSNIVANJU

POTVRĐUJE SE da je

DROMBACINO LIMITED

Na današnji dan osnovano prema Zakonu o kompanijama, poglavlje 113, kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Svojeručno ovjereno u Nikoziji dana 14. decembra, 2007.

Registrator kompanija


(Sgd) K.ARGYROU
Za Registratora kompanija
20. decembar 2007
(potpis)

Prevedena vjerodostojna kopija

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, na dan

14/01/2008



REPUBLIKA KIPAR

HE 215918

MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODJELJENJE REGISTRATORA KOMPANIJA
I SLUŽBENOG STEČAJNOG UPRAVNIKA
NIKOZIJA

20. decembar, 2007

POTVRDA

DROMBACINO LIMITED


Potvrđuje se da, u skladu sa evidencijom koju vodi ovo Odjeljenje, registrovano sjedište ove kompanije se nalaze na adresi:

Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3
ROUSSOS LIMASSOL CENTER, 10th floor
P.C. 3040, Limassol , Kipar

(Sgd) K.ARGYROU
Za Registratora kompanija
(potpis i faksimil)

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, na dan 17/04/2008


Branislava
Vukčević

REPUBLIKA KIPAR

HE 215918

MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODJELJENJE REGISTRATORA KOMPANIJA
I SLUŽBENOG STEČAJNOG UPRAVNIKA
NIKOZIJA

20. decembar, 2007

POTVRDA

DROMBACINO LIMITED

Potvrđuje se da su, u skladu sa evidencijom koju ima ovo Odjeljenje, sledeća lica Direktor i Sekretar gore navedene Kompanije:

Direktor

Državljanstvo

NASOS KYRIAKIDES

Kipar

Ανεξαρτησία 8, Κυριακίου Μεταί, 2

Sekretar

Državljanstvo

NAK SECRETARIAL LIMITED


Ανεξαρτησία 8, Κυριακίου Μεταί, 2

(Sgd) K.ARGYROU
Za Registratora kompanija
(potpis i faksimil)

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Brankoji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, na dan

17/01/2008
B. Vukčević



REPUBLIKA KIPAR

HE 215918

MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODJELJENJE REGISTRATORA KOMPANIJA
I SLUŽBENOG STEČAJNOG UPRAVNIKA
NIKOZIJA

20. decembar, 2007

POTVRDA

DROMBACINO LIMITED

Potvrđuje se da su, u skladu sa evidencijom koju vodi ovo Odjeljenje, sledeća lica akcionari gore navedene Kompanije:

Imena i adrese	Klasa (vrijednost)	Broj akcija
NAK SHAREHOLDERS LIMITED		
Anexartiasias & Kyriakou Matsi, 3 ROUSSOS LIMASSOL CENTER, 10th floor P.C. 3040, Limassol , Kipar	OBIČNE (1,00 EUR)	2000

(Sgd) K.ARGYROU
Za Registratora kompanija
(potpis i faksimil)

Ja, **Branislava Vukčević**,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Branislava Vukčević, na dan

17/04/2008

B. Vukčević



POSEBNO RJEŠENJE KOMPANIJE PALARISCO MIX LIMITED HE 215918

ODRŽANO U PROSTORIJAMA: REGISTROVANOG SJEDIŠTA KOMPANIJE, ANEXARTISIAS & KYRIAKOU MATSI 3, LIMASSOL, KIPAR

ODRŽANO NA DAN: 14. aprila 2008.

PRISUTNI: NASOS KYRIAKIDES
NAK SECRETARIAL LIMITED

Direktor
Sekretar

Kompanija POLARISCO MIX LIMITED HE 215918 poslije održavanja vanredne Skupštine Odbora direktora koja je pažljivo razmotrila dolje navedena pitanja, donosi sledeću odluku.

OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE

kojim se G. Nasos Kyriakides br.
Direktora, ovlašćuje da potpiše bilo kakva dokumenta o saglasnosti, vjerodostojne primjerke niza dokumenata o osnivanju, kao i bilo koje dokumente koji se odnose na gore navedenu kompaniju.

S obzirom da nije bilo drugih pitanja sastanak kompanije je zaključen.

Nasos Kyriakides
Direktor
(Potpis)

NAK SECRETARIAL LIMITED
Sekretar
(Potpis i faksimil)

Ja, Branislava Vukčević,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, na dan 14/04/2008.

Branislava
Vukčević



B. Vukčević

ZAKON O KOMPANIJAMA (ODJELJAK 113)

PRIVATNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

UGOVOR O OSNIVANJU I STATUT

DROMBACINO LIMITED

Osnovane na današnji dan 2007. godine

Broj potvrde o registraciji:

Vjerna kopija originala

(Potpis)

NAK SECRETARIAL LIMITED

NASOS A KYRIAKIDES
Advokat – pravni konsultant

ZAKON O KOMPANIJAMA (ODJELJAK 113)

PRIVATNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

UGOVOR O OSNIVANJU I STATUT

DROMBACINO LIMITED

Osnovane na današnji dan 2007.

Broj potvrde o registraciji:

NASOS A KYRIAKIDES
Advokat – pravni konsultant

BRANISLAV
VUKČEVIĆ
ADVOKAT

ZAKON O KOMPANIJAMA ,ODJELJAK 113

PRIVATNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

UGOVOR O OSNIVANJU

DROMBACINO LIMITED


1. Naziv Kompanije je

DROMBACINO LIMITED

2. Registrovano sjedište Kompanije će biti na Kipru.

3. Ciljevi za koje se Kompanija osniva su :

- (1) da obavlja posao uvoznika, izvoznika, trgovaca, prodavaca, komisionara, predstavnika, dobavljača, lica koja se bave unapređenjem prodaje i uopšteno bilo kojeg sličnog posla i u vezi sa bilo kojim proizvedenim ili drugim vrstama proizvoda ili robe.
- (2) Da obavlja posao kao poslovni konsultanti, konsultanti za istraživanje tržišta, agenti prenosa posla, pružaoci tehničke pomoći i sve vrste pomoći u unapređenju prodaje, procjenjivača i agenata za nekretnine i da djeluje kao posrednik u upoznavanju prodavaca, kupaca, partnera i zaposlenih.
- (3) Da obavlja posao investicione holding kompanije i da u tu svrhu stiče i drži kao investiciju, nepokretnu imovinu, udjele, akcije, obveznice, neobezbijeđene dugoročne obveznice, mjenice, obaveze i hartije od



vrijednosti emitovane ili ne, garantovane ili ne od strane bilo koje Vlade ili javnog organa ili javne vlasti u bilo kojem dijelu svijeta; da stiče bilo koju takvu nepokretnu imovinu i bilo koje takve udjele, akcije, obveznice, neobezbijeđene dugoročne obveznice, mjenice, obaveze ili hartije od vrijednosti putem prvobitnog upisa, ugovora, tendera, kupovine, razmjene ili na drugi način, bilo da su u potpunosti uplaćene ili ne, i da upisuje za isti predmet u skladu sa takvim uslovima i rokovima koji se mogu smatrati adekvatnim i da ostvaruje i primjenjuje sva prava i ovlaštenja predata ili uzgredna uz vlasništvo bilo koje takve nepokretne imovine i bilo kojih takvih udjela, akcija, neobezbijeđenih dugoročnih obveznica, mjenica, obaveza ili hartija od vrijednosti.

- (4) Da izgrađuje i uređuje bilo kakvu vrstu nepokretne imovine, da preuzima bilo koje vrste ugovorenog posla u vezi sa izgradnjom ili renoviranjem bilo koje vrste nekretnine, da pruža ili pomaže u pružanju finansijskih usluga svake vrste uključujući (ali se ne ograničavajući na) prodaju kredita za kupovinu na rate ili odloženo plaćanje ili slične transakcije, da stiče mjenice, kupuje robu na rate ili druge ugovore ili bilo koji izbor u opcijama ili pravima bilo koje vrste i uopšte da obavlja poslove i da postupa kao finansijeri, kapitalisti, brokери, bankari, investicioni menadžeri i uopšte svaki posao investicione prirode.
- (5) Da zapošljava za sebe ili za račun trećih lica, da snabdijeva ili obezbjeđuje snabdijevanje specijalizovane i nespecijalizovane radne snage i radnika, za poslove bilo kakve prirode i za zahtjeve Kompanija bilo kakve prirode i za lica u bilo kojoj državi i takođe da nudi usluge bilo koje prirode, uključujući konsultantske usluge za angažovanje i zapošljavanje radne snage i radnika bilo koje vrste i takođe za nabavku i dobavljanje materijala i usluga bilo kakve prirode.
- (6) Da osniva, vodi i upravlja bilo kakvom vrstom preduzeća ili firme za proizvodnju, pakovanje ili skladištenje kako to Kompanija može povremeno utvrditi,
- (7) Da se angažuje i da obavlja sve ili bilo koje poslove dizajnera, proizvođača, obrađivača ili pakera, komisionara i dilera robe, pokretne imovine, proizvoda, metala, minerala, mašinerije i robe svih vrsta.
- (8) Da stiče kupovinom ili na drugi način i drži kao investiciju ili na drugi način bilo koje inverzije, unapređenja, procese, patente, aplikacije, zaštitne

znakove, trgovačka imena, trgovačke tajne, oznake, dizajn, licence, brendove, formule i slično i da prodaje, razmjenjuje, dodjeljuje licence ili mijenja iste kako to kompanija može povremeno utvrditi.

- (9) Da obavlja sve vrste poslova istraživanja, a naročito da traži, utvrđuje izgled, ispituje i istražuje rudnike i zemljište za koje se pretpostavlja da sadrži metale, minerale, rude, naftu ili drago kamenje i da traži i dobija informacije u vezi sa rudnicima, potražnjom rudnika, rudarskih okruga i lokaliteta,
- (10) Da kupuje, uzima u zakup ili na drugi način stiče, i da prodaje, oslobađa se i posluje sa rudnicima, naftnim izvorima, pravima na rudnik, pravima na naftu i pravima na minerale i imovinu koja sadrži ili za koju se pretpostavlja da sadrži metale, minerale, rudu, naftu ili drago kamenje svih vrsta, i preduzeća povezana sa tim i da radi, ostvaruje, razvija rudnike, naftne izvore, prava na rudnik, prava na naftu i prava na minerale i bilo koje preduzeće povezano sa tim i da stiče, dobija, vadi kamenje, topi, peče, rafinira, upravlja i priprema za tržište i posluje sa svim vrstama metala, minerala, ruda, nafte i dragog kamenja.
- (11) Da preda bilo koje nekretnine ili ličnu imovinu, prava ili udjele stečene od strane Kompanije ili koje pripadaju Kompaniji bilo kojem licu, firmi ili Kompaniji u ime ili u korist Kompanije sa bilo kojim iskazanim povjerenjem ili bez njega u korist Kompanije.
- (12) Da učestvuje u upravljanju, nadzoru i kontroli bilo kojeg posla ili poslovanja bilo koje kompanije ili preduzeća i u tom cilju da imenuje i daje naknadu bilo kojim direktorima, menadžerima, računovođama, ekspertima, agentima ili drugim predstavnicima.
- (13) Da se udružuje sa bilo kojom drugom kompanijom ili preduzećem koje bilo djelimično ili u cjelosti ima ciljeve slične onima koje ima Kompanija.
- (14) Da stiče bilo djelimično ili u cjelosti imovinu ili obaveze bilo kojeg lica ili više njih, pravnih ili fizičkih, i bilo kojeg opisa sve dok ih Kompanija smatra sposobnim za unapređenjem njenog posla i davanjem doprinosa njenom uspjehu.
- (15) Da zaključuje ugovore, sporazume i dogovore sa drugim kompanijama, licem ili licima, pravnim ili fizičkim, bilo kojeg opisa, prema zakonitom

razmatranju i da obavlja u njihovo ime bilo koju vrstu posla povezanu sa ciljevima Kompanije.


- (16) Da ulazi u partnerstvo ili bilo koje druge aranžmane za učestvovanje u profitu ili udjelima i u saradnju, zajednička preduzeća, zajedničke koncesije ili na drugi način sa drugim licima ili licem, pravnim ili fizičkim, ili sa drugim preduzećima koja obavljaju ili su uključena u posao ili poslovne transakcije koje mogu direktno ili indirektno biti korisne za Kompaniju.
- (17) Da ulaže i upravlja kapitalom i novcem Kompanije u takve akcije ili druge investicije, hipoteke ili zaloge koje se mogu smatrati adekvatnim ili na takav način o kome direktori mogu povremeno odlučiti, kao i da upisuje, uzima, kupuje ili na drugi način stiče i posjeduje akcije ili druge udjele u drugim kompanijama ili obveznice ili druge hartije od vrijednosti u istima.
- (18) Da ulazi u bilo kakve aranžmane sa bilo kojom vladom ili organom, opštinskim, lokalnim ili na drugi način, koji se može smatrati korisnim za ostvarenje ciljeva Kompanije ili bilo kojeg od njih, da stiče putem takvih aranžmana koncesije, prava ili privilegije koje, kao cjelinu ili svaku odvojeno, kompanija može poželjeti da stekne i koristi i da poštuje takve aranžmane, prava, privilegije i koncesije.
- (19) Da obezbijedi registraciju ili priznavanje Kompanije u bilo kojoj državi ili mjestu i da poštuje sve potrebne ili pogodne uslove za svrhu obezbjeđivanja funkcionisanja Kompanije u takvoj državi ili mjestu i da formira lokana predstavništva ili kancelarije u njima za obavljanje njenog poslovanja.
- (20) Da imenuje i angažuje zaposlene, službenike, radnike, osoblje, agente i druga lica u vezi sa poslovanjem Kompanije.
- (21) Da daje nadoknadu bilo kojem licu ili firmi koja pruža usluge Kompaniji ili radi u Kompaniji bilo isplatom novca ili emisijom akcija kao potpuno ili djelimično uplaćene ili isplatom dividende ili udjela u profitu Kompanije.
- (22) Da daje novac u zajam ili avanse takvim licima i pod takvim uslovima koji se mogu smatrati preporučljivim, a naročito svojim članovima, klijentima ili licima koja posluju sa Kompanijom.



- (23) Da pruža naknade ili garancije trećim licima uključujući stavljanjem pod hipoteku ili terećenjem imovine Kompanije kao obezbjeđenja za kredit i/ili garanciju trećim licima. Pružanje takve naknade ili garancije predstavlja očiglednu i uvjerljivu činjenicu da je isto učinjeno u interesu i/ili za promovisanje ciljeva kompanije.
- (24) Da stavlja pod hipoteku i/ili opterećuje, na bilo koji način, preduzeće i svu ili dio pokretne ili nepokretne imovine, sadašnje ili buduće i sav ili dio neuplaćenog akcijskog kapitala kompanije u bilo koje vrijeme za svrhe obezbjeđenja obaveza Kompanije i/ili bilo kojih drugih koji nastaju ili proizilaze bilo iz zajma ili druge kreditne linije koju je Kompanija dobila ili nabavila sama ili zajednički i solidarno sa drugima ili pod garancijom ili obeštećenjem ili bilo kojom drugom finansijskom transakcijom.
- (25) Da pozajmljuje, traži i obezbjeđuje novčana plaćanja u pogledu poslovanja Kompanije i za ovu svrhu da stavi pod hipoteku i optereti poslovanje i cjelokupan ili dio svoje nepokretne i pokretne imovine, sadašnje ili buduće, na bilo koji način koji Kompanija može smatrati prikladnim, uključujući emisiju obveznica ili akcija, po nominalnoj vrijednosti ili uvećanoj vrijednosti ili vrijednosti ispod nominalne, stalne ili na drugi način, zaračunate na teret cjelokupne imovine kompanije ili njenog dijela (kako sadašnje, tako i buduće) uključujući njen neuplaćeni kapital i, dalje ili dodatno, da obezbijedi bilo kakve hartije od vrijednosti Kompanije putem povjerenja ili drugog obezbjeđenja i da kupi, otkupi ili na drugi način otplati bilo koje takve hartije od vrijednosti.
- (26) Da kupuje, uzima u zakup ili razmjenjuje, daje ili na drugi način kupuje, koristi i posjeduje ili stavlja pod hipoteku, prodaje poklon ili na drug način otuđuje bilo koju imovinu ili bilo koje udjele, zemljišta, zgrade, olakšice, prava, privilegije, koncesije, mašineriju, patente, postrojenja, robu ili bilo koju drugu pokretnu ili nepokretnu imovinu bilo koje vrste.
- (27) Da podiže, gradi, počinje izgradnju, proširuje, pretvara i održava bilo koje zgrade, radove i mašineriju neophodnu ili prikladnu za ciljeve Kompanije.
- (28) Da reklamira bilo sama ili preko posebnih, vladinih ili privatnih organa, poslove kompanije ili bilo koji od njih na bilo koji način koji Kompanija može smatrati prikladnim, uključujući reklamiranje preko štampe ili radija, preko oglasa, filma, cirkularnih pisama, izložbi, objavljivanja knjiga ili

časopisa, takmičenja, nagradnih igara ili nagrada i putem bilo kojih drugih zakonitih sredstava.

- (29) Da prodaje ili na drugi način raspolaže dijelom ili cijelim poslovanjem ili imovinom Kompanije za takve razloge koje Kompanija može smatrati adekvatnim.
- (30) Da dijeli u gotovini između članova Kompanije dio ili cjelokupnu imovinu ili poslovanje Kompanije i u bilo koje vrijeme, kao i u slučaju njenog rasformiranja.
- (31) Da osniva i održava ili obezbjeđuje osnivanje i održavanje bilo kojeg štednog fonda u koji uplaćuju doprinose kako poslodavci tako i zaposleni, ili fonda u koji ne uplaćuju doprinose obje strane ili penzionog fonda u korist zaposlenih ili lica koja su to bila, i da daje ili obezbjeđuje davanje donacija, novčanih nagrada, penzija, dodataka ili naknada bilo kojim licima koja su sada ili su bila u bilo koje vrijeme zaposlena ili u službi kompanije ili bilo koje kompanije koja je podružnica kompanije ili koja je udružena ili povezana sa kompanijom ili bilo kojom podružnicom kompanijom ili koji su sada ili su bili u bilo koje vrijeme direktori ili službenici kompanije ili bilo koje takve kompanije kao što je prethodno navedeno i supruge, udovice, muževi, udovci, porodice i zavisna lica takvih osoba i takođe da osniva i subvencionije i uplaćuje doprinose u bilo koje institucije, udruženja, klubove ili fondove koji mogu biti od koristi Kompaniji ili za unapređenje interesa i dobrobiti Kompanije ili bilo koje druge kompanije kao što je prethodno navedeno ili bilo kojih takvih lica kao što je prethodno rečeno i izvršiti plaćanja za osiguranje bilo kojih takvih lica koja su prethodno navedena i učini bilo koje od prethodno navedenih stvari bilo sama ili u vezi sa bilo kojom kompanijom kao što je prethodno navedeno.
- (32) Da učestvuje ili na drugi način pomaže bilo koji dobrotvorno ili filantropsko tijelo ili cilj ili drugi cilj od javne koristi.
- (33) Da plaća sve troškove povezane sa formiranjem i registracijom Kompanije.
- (34) Da obavlja sve ili bilo koje od gore navedenih radnji bilo sama ili zajedno sa ostalima i u različitim pravnim svojstvima, kao što je nalogodavac, opunomoćenik, agent, ugovarač, povjerenik ili u bilo kojem drugom svojstvu predviđenom zakonom, kao i da uopšte i za svaku svrhu ili cilj postupa u svojstvu kao što je gore navedeno.



- (35) Kompanija neće preuzeti direktno ili indirektno, bilo kakve obaveze prema javnosti, bilo u obliku depozita, hartija od vrijednosti ili drugih dokaza o dugu (za svrhu ovog dokumenta izraz 'javnosti' ne uključuje bankarske ili kreditne institucije, akcionare kompanije ili korporativne organe u sopstvenoj grupi kompanija te kompanije. Izraz 'depoziti' ne uključuje iznose novca primljene pod uslovima koji se odnose na pružanje roba i usluga. Izraz 'dug' ne uključuje kredite dobijene u vezi sa pružanjem roba i usluga).
- (36) Da obavlja bilo koju radnju koja je korisna ili potrebna za ostvarenje prethodno navedenog ili bilo kojih gore navedenih ciljeva pojedinačno.

Pod uslovom da:

- (a) Se ovim dokumentom izričito izjavljuje da će se svaka podklauzula klauzule 3 gore tumačiti nezavisno od bilo koje druge njene podklauzule i da se nijedan od ciljeva pomenutih u bilo kojem od gore navedenih podklauzula ne smatra sporednim ciljevima pomenutim u bilo kojim drugim gore navedenim podklauzulama.
- (b) Uprkos bilo čemu navedenom u ovom Ugovoru o osnivanju, neće se izvršiti nijedna izmjena ili dopuna sadašnje klauzule koja propisuje ciljeve kompanije bez prethodne saglasnosti nadležnih vladinih organa.
4. Odgovornost članova je ograničena.
5. Akcijski kapital kompanije je 2.000 eura podijeljen na 2.000 akcija od kojih je svaka po 1 euro. Akcije u prvobitnom ili bilo kojem uvećanom kapitalu mogu se podijeliti u nekoliko klasa i njima se mogu pripisati bilo koja preferencijalna prava, privilegije, uslovi ili ograničenja, a posebno u pogledu dividendi, kapitala, glasanja ili na drugi način.



Mi, nekoliko lica čija su imena i adrese upisane, želimo da formiramo kompaniju na osnovu ovog Ugovora o osnivanju i saglasni smo da svaki od nas uzme onaj broj akcija u kapitalu Kompanije koji stoji naspram naših imena.

Imena, adrese i opis
upisnika

Broj akcija koje je
uzeo svaki upisnik

NAKSHAREHOLDERS LTD

2.000

3040 LIMASSOL

(faksimil NAK SHAREHOLDERS LIMITED)

Na današnji dan 30.11.2007.

Gore navedeni potpis ovjerio:

Potpis
Ime i prezime

Ovaj Statut je sačinio NASOS A. KYRIAKIDES, advokat u Limasolu.

Potpis.....
NASOS KYRIAKIDES
Advokat

Adresa
ANEXARTISIAS & KYRIAKOY MATSI 3,
10th floor
ROUSOS LIMASSOL TOWER
3040 LIMASSOL

ZAKON O KOMPANIJAMA, ODJELJAK 113

PRIVATNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

STATUT KOMPANIJE

DROMBACINO LIMITED

UVOD

1. Kompanija je privatna kompanija i shodno tome
 - a) Pravo prenosa akcija je ograničeno na način koje je propisan ovim dokumentom.
 - b) Broj članova Kompanije (bez lica koja su u radnom odnosu sa Kompanijom i lica koja su ranije bila u radnom odnosu kod Kompanije koja su dok su bila u takvom radnom odnosu i nakon utvrđivanja takvog radnog odnosa bili članovi kompanije) je ograničen na pedeset. Pod uslovom da tamo gdje dvije ili više osoba zajedno imaju jednu ili više akcija tretiraće se kao jedan član za svrhu ovog propisa.

Pod uslovom da kada Kompanija ima jednog akcionara usvoji Dio 3 Tabele A prvog djela Zakona o kompanijama, poglavlje 113.

- c) Svaki poziv javnosti za upis bilo kakvih akcija ili obveznica Kompanije je zabranjen.
 - d) Kompanija neće imati ovlaštenje da emituje akcije ili akcijske varante na donosioca .
2. U skladu sa sledećim odredbama, odredbe sadržane u Dijelu 1 Tabele A u prvom Prilogu Zakona o kompanijama odjeljak 113 (u daljem tekstu Tabela A) se primjenjuje na ovu Kompaniju. U slučaju gdje kompanija ima jednog jedinog akcionara, kompanija usvaja dio 4 Tabele A prvog dijela Zakona o kompanijama poglavlje 113.
3. U odredbi 1 Tabele A odmah iza riječi „U ovim odredbama“ dodaju se riječi „i na bilo koje odredbe kojima se isti usvajaju“.

Takođe u odredbi 1 Tabele A tumačenje riječi „Zakon „ se mijenja kako slijedi:

„Zakon „ značiti Zakon o kompanijama poglavlje 113 i uključuje bilo koji Zakon kojim se isti mijenja i dopunjuje ili zamjenjuje.

Štaviše, gdje god se u Tabeli A pominje riječ „Kolonija“, čitaće se kao „Republika Kipar“.

AKCIJSKI KAPITAL I PROMJENA PRAVA

4. Sledeća odredba se dodaje odmah poslije odredbe 2 Tabele A.

2A. U skladu sa sledećom odredbom akcije će biti na raspolaganju Direktora koji mogu emitovati, dijeliti i uopšte ih raspoređivati takvim licima, u vrijeme i shodno uslovima koje oni mogu smatrati prikladnim.

Pod uslovom da bilo koja emisija i raspodjela akcija u prvobitnom ili uvećanom kapitalu Kompanije bude u prvom redu ponuđena postojećim članovima u najbližem odnosu nominalne vrijednosti akcija koje su već emitovane i koje oni drže. Bilo koja takva ponuda će biti valjana tokom perioda od najmanje tri nedjelje od dana dostavljanja



takve ponude. Bilo koje akcije koje ne budu prihvaćene u navedenom periodu će biti na raspolaganju direktorima koji ih mogu podijeliti ili na drugi način rasporediti takvim licima u takvo vrijeme i pod takvim uslovima koje oni mogu smatrati prikladnim.

PRAVO PRIDRŽAJA

5. U odredbi 11 Tabele A riječi „akcije koje nisu u cjelosti uplaćene“ i „ostale akcije koje nisu u cjelosti plaćene akcije“ se izostavljaju.

POZIV ZA UPLATU AKCIJA

6. U odredbi 15 Tabele A riječi „ pod uslovom da nijedan poziv za uplatu ne premaši jednu četvrtinu nominalne vrijednosti akcije niti bude plativ manje od jednog mjeseca od dana utvrđenog za plaćanje poslednjeg prethodnog poziva“ se izostavljaju.
6. U odredbi 18 Tabele A riječi „ne premašuju 5 procenata godišnje“ se izostavljaju.

PRENOS AKCIJA

8. Odredba 23 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba je zamjenjuje:

23. Akcije Kompanije se prenose upotrebom sledeće forme ili u uobičajenoj ili jedinstvenoj formi koju Direktori mogu odobriti:

Ja, A. B. iz..... u zamjenu za iznos od C £..... koju mi je uplatio C. D. iz..... (u daljem tekstu:“ pomenuti primalac „) ovim putem prenosim pomenutom primaocu akciju(e) pod brojevima..... u preduzeću pod nazivom..... tako da pomenuti primalac, njegovi izvršioi, administratori i cesati drže isti predmet prema istim uslovima kao što sam i ja držao u vrijeme izvršenja ovog prenosa.



A ja, pomenuti primalac, sam saglasan da prihvatam pomenute akcije u skladu sa prethodno navedenim uslovima.

Sačinjeno i potpisano dana19..

Potpis ovjerio.....

9. Odredba 24 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba je zamjenjuje:

24. U skladu sa odredbama o ograničenju odredbe 2A ovog Statuta, Direktori mogu po slobodnom nahođenju i bez davanja bilo kakvog razloga odbiti da registruju bilo koji prenos akcija ili akcije bez obzira da li se radi o potpuno uplaćenju akciji ili ne. Oni mogu takođe odbiti da registruju bilo kakav prenos bilo kojih akcija na koje Kompanija ima pravo pridržaja, kao i da registruju bilo koji prenos bilo koje akcije ako bilo kojim takvim prenosom broj članova Kompanije (izuzev lica koja su u radnom odnosu kod Kompanije ili lica koja su ranije bila u radnom odnosu kod Kompanije koja su dok su bila u takvom radnom odnosu i koja su nastavila nakon utvrđivanja takvog radnog odnosa da budu članovi Kompanije) premašuje pedeset.

10. Sledeća odredba se dodaje odmah poslije odredbe 28 Tabele A:

28A (1) Nijedan član Kompanije neće dati nijednu akciju kao zalogu ili obezbjeđenje za bilo koji kredit, dug ili obavezu bez prethodne pismene saglasnosti Direktora. Direktori će odbiti da registruju ili priznaju bilo koju zalogu ili obezbjeđenje dato suprotno odredbi ovog člana. Bilo kakva zaloga ili bilo kakvo obezbjeđenje dato suprotno ovoj odredbi biće ništavno kao da je protiv Kompanije.

(2) (a) Osim kako je ovdje dato i u skladu sa odredbama ograničenja odredbe 2A ovog Statuta nijedna akcija neće se preneti bilo kojem licu koje nije član Kompanije prije nego što se iscrpe prava preče kupovine.

(b) Bilo koje lice koje namjerava da prenese bilo kakve akcije (u daljem tekstu nazvan „ planirani prenosilac“) će dati pismeno obavještenje (u daljen tekstu „obavještenje o prenosu“) Kompaniji o svojoj namjeri da iste prenese. Obavještenje o prenosu mora sadržati iznos koji planirani prenosilac utvrđuje

11.11.2019.

anislav
Juković

11.11.2019.

kao fer vrijednost i takvo obavještenje će postaviti Kompaniju kao njegovog agenta za prodaju akcija bilo kojem članu Kompanije (u daljem tekstu „članovi koji kupuju“) u vrijednosti utvrđenoj kako je prethodno navedeno, ili ako bilo koji od članova koji kupuju može izabrati, po fer vrijednosti koju može utvrditi revizor Kompanije (u daljem tekstu „Revizor“) u skladu sa podstavom (f) u daljem tekstu. Nijedno obavještenje o prenosu neće biti opozivo izuzev uz prethodnu dozvolu Direktora.

- (c) Nakon utvrđivanja fer vrijednosti akcija ponuđenih za prodaju, kao što je utvrđeno ovom odredbom, Kompanija će o tome dati pismeno obavještenje svim postojećim članovima navodeći broj i vrijednost akcija ponuđenih za prodaju. Pomenuto obavještenje će takođe sadržati poziv Kompanije članovima zahtijevajući od njih da se u roku od dvadeset osam dana od dana takvog obavještenja pismeno izjasne da li žele da kupe bilo koje od akcija ponuđenih za prodaju i u slučaju potvrdnog odgovora, najveći broj akcija koji će željeti da kupe.
- (d) Odmah po isteku pomenutih dvadeset osam dana od obavještenja Kompanija će podijeliti akcije ponuđene za prodaju članovima koji su iskazali svoju želju da kupe kako je prethodno navedeno i u slučaju da je takvih lica više od jednog Kompanija će podijeliti iste, ako je to moguće, proporcionalno broju akcija koje oni već drže. Pod uslovom da nijedan član neće biti obavezan da primi više od najvećeg broja akcija koje je naveo.
- (e) Nakon podjele akcija od strane Kompanije kako je prethodno navedeno, Kompanija će biti obavezna da shodno tome obavijesti planiranog prenosioca. Tada će planirani prenosilac biti obavezan, nakon plaćanja fer vrijednosti utvrđene u skladu sa stavom (b) ili (f) ove odredbe, da prenese akcije članovima koji kupuju.
- (f) U slučaju razlike između planiranog prenosioca i članova koji kupuju ili bilo kojeg od njih, u odnosu na fer vrijednost bilo koje akcije, Revizor na zahtjev bilo koje zainteresovane strane



pismeno potvrđuje iznos koji po njegovom mišljenju predstavlja fer vrijednost i takav iznos koji on utvrdi kao fiksni će se smatrati kao fer vrijednost akcija. Revizor koji obavlja takvo ovlaštenje će se smatrati da postupa u svojstvu eksperta, a ne u svojstvu arbitra i shodno tome odredbe Zakona o arbitraži odjeljak 4 se neće primjenjivati.

- (g) u slučaju da planirani prenosilac kasni u prenosu akcija koje je obavezan da prenese, kao što je navedeno gore, Kompanija će nastaviti da naplaćuje prodajnu cijenu i registruje članove koji kupuju u Registru članova kao beneficijarne vlasnike akcija; tako naplaćen iznos drži Kompanija kao povjerilac planiranog prenosioca i račun izdat od strane Kompanije članovima koji kupuju će se smatrati kao konačno izmirenje takve cijene; nakon registrovanja imena članova koji kupuju u Registru članova u skladu sa klauzulama ove odredbe, nijedno lice ne može osporiti valjanost takve procedure.
- (h) U slučaju da se sve akcije ponuđene za prodaju od strane planiranog prenosioca ne prodaju, kako je gore navedeno, planirani prenosilac će biti slobodan u bilo koje vrijeme u roku od tri mjeseca od protoka pomenutih dvadeset osam dana od dobijanja obavještenja u skladu sa klauzulama odredbe 24 gore, da proda i prenese bilo koje od gore navedenih akcija koje nisu prodane bilo kojem licu i po bilo kojoj cijeni.
- (i) bez obzira na bilo koju klauzulu ovog stava, svaki član može slobodno preneti akcije svojoj supruzi, djetetu ili nasljedniku, roditelju, bratu, sestri, zetu ili šuraku, snahi ili zaovi člana ili kompaniji koju kontroliše član i/ili rođak člana ili bilo ko od njih i akcije preminulog člana mogu preneti njegovi nasljednici ili lični predstavnici udovcu ili udovici, djetetu ili nasljedniku, roditelju, bratu, sestri, zetu ili šuraku, snahi ili zaovi preminulog člana.
- (ii) U skladu sa odredbama stava 2 (g) gore nijedan prenos se neće registrovati, a da se Kompaniji prethodno ne dostavi valjan instrument prenosa koji mora biti praćen potvrdom o akcijama koje treba da se prenesu i takođe takav drugi dokaz

koji Direktori mogu zahtijevati za dokazivanje prava prenosioca da izvrši takav prenos.

PRENOS AKCIJA

11. U odredbi 29 Tabele A između riječi „pravni lični zastupnici“ i riječi „preminulog“ umeću se riječi „ili u odsustvu takvog pravnog ličnog zastupnika, naslednici“ .

KONVERZIJA AKCIJA U UDIO

12. Odredba 40 do 43, uključujući obje, Tabele A se ne primjenjuju.

MIJENJANJE KAPITALA

13. Odredba 44 Tabele A postaje stav 1 odredbe 44 i sledeći novi stav se dodaje koji će biti numerisan kao stav (2):
- (2) Kompanija može, prilikom svakog povećanja Kapitala, putem obične odluke propisati da nove akcije ili bilo koje od njih budu prvo ponuđene tadašnjim imalcima bilo koje klase ili klasa akcija srazmjerno broju akcija koje već imaju i koje pripadaju propisanoj klasi ili klasama bilo po njihovoj nominalnoj vrijednosti ili po premijskoj i (u skladu sa odredbama člana 56 zakona) po eskontovanoj cijeni. Usled nepostojanja bilo kojih takvih uputstava i u vezi sa akcijama na koje to nema uticaja (ako ih ima) nove akcije će biti na raspolaganju Direktorima.

POSTUPAK NA SKUPŠTINAMA

14. Odredba 53 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba ga zamjenjuje:

53. Nijedan posao neće se obaviti na bilo kojoj skupštini ako nema kvoruma prisutnih članova u vrijeme kada sastanak nastavlja sa poslom. Osim ako nije ovdje drugačije navedeno, kvorum čine dva člana lično prisutna ili putem punomoćja.

15. Sledeća odredba se dodaje odmah poslije odredbe 61 Tabele A.

61 A. U skladu sa odredbama zakona, pismena odluka potpisana od strane svih članova koji u to vrijeme imaju pravo da primaju obavještenje o održavanju skupštine i prisustvuju i glasaju na skupštinama (ili u slučaju Korporacija od strane njihovih propisno ovlašćenih predstavnika) će biti valjana i pravosnažna kao da je ista odobrena i usvojena na skupštini propisno sazvanoj i održanoj.

GLASOVI ČLANOVA

16. Odredba 62 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba ga zamjenjuje:

62. U skladu sa bilo kojim pravima i ograničenjima koja se u to vrijeme pripisuju bilo kojoj klasi ili klasama akcija, u slučaju glasanja dizanjem ruku svaki član koji lično prisustvuje ili putem ovlašćenja će imati jedan glas. Prilikom brojanja glasova svaki član ima jedan glas za svaku akciju čiji je vlasnik.

DIREKTORI

17. Odredba 75 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba ga zamjenjuje:

75. Osim ako Kompanija drugačije ne odluči na Skupštini, broj direktora neće biti manji od jedan, niti veći od sedam. Imena prvih direktora, ili većinu od njih, pismeno utvrđuju potpisnici Ugovora o osnivanju, a do imenovanja prvih direktora Kompanije ovlašćenja Direktora će obavljati potpisnici Ugovora o osnivanju.

OVLAŠĆENJA ZA UZIMANJEM POZAJMICA

18. Odredba 79 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba ga zamjenjuje:

- 79 (1) Direktori mogu izvršavati sva ovlašćenja Kompanije da pozajmljuju, podižu ili obezbjeđuju isplatu novca na takav način i prema takvim uslovima koji Direktori mogu povremeno smatrati adekvatnim ili cjelishodnim. Direktori mogu takođe opteretiti ili staviti pod hipoteku cjelokupno preduzeće ili njegov dio, pokretnu i nepokretnu imovinu Kompanije, sadašnju i buduću, uključujući cjelokupan ili dio neuplaćenog akcijskog kapitala i da emituju varijabilne troškove, obveznice, hipotekarne obveznice, neobezbijedene dugoročne obveznice, mjenice i druge hartije od vrijednosti plative nosiocu ili na drugi način, bilo da su bez fiksnog roka dospijeća ili otkupive ili ponovo plative, bilo da su bezuslovne ili kao obezbjeđenje za bilo koji kredit, obavezu ili obligaciju Kompanije ili bilo koje treće strane.
- (2) Bilo koji takvi varijabilni troškovi, obveznice, hipotekarne obveznice, neobezbijedene dugoročne obveznice, mjenice, solo mjenice ili druge hartije od vrijednosti mogu se emitovati po eskontovanoj cijeni, posebnoj ponudi ili na drugi način i uz takva ovlašćenja kao što su otkup, predavanje, vučenje, emitovanje akcija ili drugo kako Direktori mogu smatrati adekvatnim.

OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI DIREKTORA

19. Stav (2) odredbe 84 Tabele A se ne primjenjuje i sledeći stav ga zamjenjuje:

- 84 (2) Bilo koji Direktor ili bilo koja kompanija ili firma čiji je Direktor član, partner ili direktor može zaključiti ugovor sa Kompanijom i učestvovati u profitu bilo kojeg ugovora ili dogovora sa Kompanijom kao da nije Direktor, i zadržati za sopstvenu upotrebu profit koji ostvari po osnovu takvog



ugovora. Svaki direktor će takođe imati pravo da glasa za bilo koju stvar koja se odnosi na takav ugovor ili drugi dogovor uprkos činjenici da može imati bilo kakav interes iz bilo kojeg takvog ugovora ili dogovora, kao i za bilo koju stvar u pogledu njegovog imenovanja, bilo koju stvar u vezi sa naknadom na bilo kojoj poziciji ili funkciji u Kompaniji ili ugovaranju uslova tih pozicija i sa pravom da bude uračunat u kvorum Odbora direktora na bilo kojem sastanku na kome se raspravlja o bilo kojoj takvoj stvari.

20. Stav (4) odredbe 84 Tabele A se ne primjenjuje.

21. Sledeća odredba se dodaje odmah poslije odredbe 87 Tabele A.

87A Direktori mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati od bilo kojeg lica čije je ime upisano u Registru članova Kompanije da dostavi Kompaniji bilo koje informacije potkrijepljene (ako to Direktori zahtijevaju) pismenom izjavom ili izjavom koju mogu smatrati potrebnom za svrhu utvrđivanja da li je Kompanija oslobođena privatna kompanija ili nije u smislu pododjeljka (4) Člana 123 Zakona.

ALTERNATIVNI DIREKTORI

87B (a) Svaki Direktor može u bilo koje vrijeme i povremeno imenovati bilo koje lice da postupa kao alternativni direktor na njegovom mjestu. Alternativni direktor podliježe u svakom pogledu uslovima koji postoje u pogledu drugih direktora Kompanije i svaki alternativni direktor će izvršavati i sprovoditi sva ovlašćenja i dužnosti direktora koje on predstavlja. Bilo koji direktor Kompanije koji je imenovan kao alternativni direktor će imati pravo da glasa na sastancima direktora u ime direktora koji ga je imenovao odvojeno od glasa na koji ima pravo u sopstvenom svojstvu kao direktor Kompanije, ali će se posmatrati kao jedan direktor za svrhu sačinjavanja kvoruma direktora.

(b) Svako imenovanje alternativnog direktora obavljeno u skladu sa ovim Propisom podliježe opozivu u bilo koje vrijeme, od

strane direktora koji ga imenuje. Svako imenovanje ili opozivanje imenovanja alternativnog direktora može se izvršiti putem telegrafa, radiotelegrama, teleksa, telefaksa ili drugim sličnim metodom, ali se mora potvrditi u što kraćem roku pisanim dopisom iako će odmah biti pravosnažno (odnosno prije dostavljanja dopisa).

- (c) Bilo koji instrument kojim se imenuje Alternativni direktor će, u mjeri u kojoj to okolnosti dozvoljavaju, biti u sledećoj formi ili u cilju sledećeg:

' akcionarsko društvo
ja,
direktor akcionarskog društva ,
u izvršavanju ovlašćenja s tim u vezi sadržanih u odredbi 87B
Statuta Kompanije, ovim predlažem i
imenujem.....iz..... da u moje
ime postupa kao alternativni direktor na bilo kojem sastanku
direktora na kome ja nisam u mogućnosti da prisustvujem i da
izvršava i sprovodi sva moja ovlašćenja i obaveze kao direktora
Kompanije.

Na današnji dan19...


Potpis.....

Direktor'

- (d) Direktor koji je imenovao alternativnog direktora neće biti odgovoran za djela ili propuste alternativnog direktora kojeg je imenovao osim ako on nije ovlastio ili odobrio isto i u mjeri u kojoj je to učinio.

DISKVALIFIKACIJA DIREKTORA

22. Odredba 88 Tabele A se primjenjuje uz izuzetak podstavova (a) i (f) ovog Statuta koji će se izostaviti i nisu primjenljivi na Kompaniju.



POSTUPCI DIREKTORA

23. Odredba 106 Tabele A se ne primjenjuje i sledeća odredba ga zamjenjuje:

106. Pismeno rješenje potpisano ili odobreno putem pisma, telegrama , radio-telegrama, teleksa, telefaksa ili drugog sličnog metoda od strane svih direktora ili njihovih zamjenika, će biti valjano i pravosnažno kao da je usvojeno na sastanku direktora propisno sazvanom i održanom i kadgod se takvo rješenje potpiše kao što je prethodno rečeno, može se sastojati od nekoliko dokumenata od kojih će svaki biti potpisan od strane jednog ili više prethodno navedenih lica.

IZVRŠNI DIREKTOR ILI MENADŽER

24. Propisi 107, 108 i 109 Tabele A se ne primjenjuju i zamjenjuju ih sledeći propisi:

107. Direktori povremeno mogu imenovati jedno ili više njihovih tijela na funkciju Izvršnog direktora ili dodatnog Izvršnog direktora ili bilo koje drugo lice na funkciju Menadžera na takav period i pod takvim uslovima koje oni mogu smatrati adekvatnim i direktor imenovan na taj način neće, dok je na toj funkciji, biti predmet povlačenja putem rotacije ili uzet u razmatranje prilikom utvrđivanja direktora koji se povlače rotacijom. Međutim, imenovanje direktora na funkciju Izvršnog direktora ili dodatnog Izvršnog direktora podliježe okončanju činjenicom da on prestane iz bilo kojeg razloga da bude direktor ili podliježe uslovima bilo kojeg dogovora u bilo kojem određenom slučaju, ili ako Kompanija na Skupštini odluči da njegov mandat na funkciji Izvršnog direktora ili dodatnog Izvršnog direktora bude okončan. Imenovanje lica izuzev Direktora, na funkciju Menadžera može se okončati u bilo koje vrijeme od strane Odbora direktora Kompanije.

108. Izvršni direktor, dodatni Izvršni direktor ili menadžer će primati takvu naknadu (bilo putem plate, provizije ili učešća u profitu, ili djelimično na jedan, a djelimično na drugi način) kako direktori mogu povremeno utvrditi. Naknada koja se utvrđuje za direktora imenovanog na funkciju

Izvršnog direktora ili dodatnog Izvršnog direktora je nezavisna i prima se uz onu koja može biti utvrđena shodno Propisu 76 ovog Statuta.

109. Direktori mogu povremeno povjeriti i predati Izvršnom direktoru ili dodatnom Izvršnom direktoru ili menadžeru sva ili bilo koja ovlašćenja direktora koja mogu smatrati adekvatnim, ali vršenje svih takvih ovlašćenja od strane Izvršnog direktora ili dodatnog izvršnog direktora ili menadžera podliježu takvim propisima i ograničenjima koja direktori mogu povremeno utvrditi ili nametnuti, a pomenuta ovlašćenja mogu povremeno biti povučena, ukinuta ili promijenjena.

PEČAT

25. Odredba 113 Tabele A se ne primjenjuje i zamjenjuje je sledeća odredba:

113. Direktori će obezbijediti bezbjedno čuvanje pečata koji će se koristiti samo uz ovlašćenje direktora koje će biti dato sa njihovim relevantnim rješenjima. U tom slučaju, pečat se stavlja u prisustvu najmanje dva direktora ili jednog direktora i sekretara ili jednog direktora i drugog lica imenovanog za ovu svrhu od strane direktora. Ti direktori, ili direktor i sekretar ili lice imenovano od strane Direktora kao što je prethodno rečeno će potpisati svaki dokument na koji je u njihovom prisustvu stavljen pečat Kompanije.
26. Uprkos bilo kojoj klauzuli u odredbama primjenljivim na Kompaniju, sastanci direktora kao i Skupštine Kompanije (redovne ili vanredne) mogu se sazivati i održavati na Kipru ili u inostranstvu.

U slučaju njihovog sazivanja u inostranstvu, moraju se održati u takvom gradu ili mjestu koji većina direktora ili članova, u zavisnosti od slučaja, budu pismeno zahtijevala.



IMENA, ADRESE I OPIS POTPISA POTPISNIKA

NAK SHAREHOLDERS LTD



NAKSHAREHOLDERS LIMITED
(faksimil)

Na današnji dan, 30. 11. 2007

Ovjerio gore navedene potpise

Potpis:
Ime i prezime:


Sadašnji Statut je sačinio NASOS A. KYRIAKIDES, Advokat iz Limasola.

Potpis.....
NASOS KYRIAKIDES
Advokat

Adresa: ANEXARTISIAS & KYRIAKOU MATSI 3
10th Floor
ROUSOS LIMASSOL TOWER
3040 LIMASSOL

Ja, Branislava Vukčević,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde
br. 03-71/04 od 25.02.2004. godine,

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.



Podgorici, na dan 05/11/2007.

Branislava Vukčević